

a b c d e
f g h i j
k l m n o p
q r s t u
v w x y z



9 781920 458102





Mdi Angie
Motsekga, Tona
ya Thuto ya
Motheo



Mna Enver Surty.
Motlatša-Tona ya
Thuto ya Motheo

Dipukutšomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika-Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo. Mdi Angie Motsekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo. Mna Enver Surty.



Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika-Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projekte ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tše Dithulaganyo tše go Diragatša tše Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašeleng a go tšwa, ka ntłe le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšitše Kgoro go dira dipukutšomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntłe ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bona ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšomišo ya dipukutšomo tše.

MAIKARABELO A BAFSA BA AFRIKA-BORWA

Tekano	Seriti sa botho	Bophelo
<p>Swara batho ka moka ka go lekana le ka tshwanelo. O se ke wa hlaola.</p> 	<p>Hlompha bohole. Bontšha go loka le go hlokombela.</p> 	<p>Dilo ka moka tše di phelago di bohlokwa. Swara dilo ka moka tše di phelago ka tlhompho.</p> 
Ba lapa	Thuto	Mošomo
<p>Godiša o be o hlomphé batswadi ba gago. Bontšha go loka le go botega go balapa.</p> 	<p>Tsena sekolo, ithute o be o šome ka maatla. Latela melao ya sekolo.</p> 	<p>Thuša balapa ka mošomo wa ka gae. Bana ba se ke ba gapeletšwa go nyaka mošomo.</p> 
Tokologo le tšhireletšo	Thoto	Bodumedi, go ba le tumelo le moakanyo
<p>O se ke wa gobatša, wa hlakiša goba wa tšhošetša ba bangwe, gomme o se ke wa dumelela ba bangwe go dira bjalo. Rarolla go se kwane ka khutšo.</p> 	<p>Hlompha dithoto tše ba bangwe. O se ke wa senya thoto ebile o se ke wa utswa.</p> 	<p>Hlompha ditumelo le meakanyo ya ba bangwe.</p> 
Tšhireletšo	Boagi	Tokelo ya go hlagiša maikutlo
<p>Hlokombela lefase. O se ke wa senya meetse le mohlagase. Hlokombela diphoofolo le dimela. Swara legae la geno le motse wa geno o hlwekile, o bolokegile.</p> 	<p>Eba moagi wa go loka, wa potego wa Afrika-Borwa. Hlompha melao, gomme o kgonthiše gore ba bangwe ba dira bjalo.</p> 	<p>O se ke wa phatlalatša maaka le lehloyo. Kgonthiša gore batho ga ba rogiwe goba ba hlabja ka mantšu.</p> 





L e i e m e i a g a e


SEPEDI

Puku ya

I



Puku ye ke ya:



Morero wa 1: Sekolo

1 Dira seo ba se dirago	2
Kopisa boemo bja bana mo diswantshong. Tshepedišo ya ditho	
2 Mmele	4
Ditho tša mmele Theeletše gomme o šupe setho sa maleba mo mmeleng. Sega tiro ya ditho tša mmele, o di mamaretše seswantshong sa maleba.	
3 Nngele le mmagoja	6
Mathoko Latela /Gatiša seatla sa nngele le sa mmagoja o bale menwana.	
4 Nngele le mmagoja	8
Mathoko Bontšha seatla sa nngele le sa mmagoja Go ngwala: Go gatiša	
5 Ithute go ngwala leina la gago	10
Go ngwala: Pharologantšo ya diswantsho, šupa gomme o dire sediko dithakeng tša leina la gago. Ithute go ngwala leina la gago. Methalo ya go theoga: thala dikotana tša difolaga tše. Thala dikutu tša matšoba a.	
6 Ba gokae?	12
Maemo mo sekobeng: Go blela, dikgopo, godimo ga, ka tlae ga, ka morago ga. Boleta gore bana ba ba kae.	
7 Na e dira lešata le lebjang?	14
Go kwa modumo: E dira lešata la mohuta mang? Na e dira medumo ya godimo goba ya fase? Pharologantšo ya diswantsho.: Dira sediko go yeo e sa	

8 Boipabalelo ka gae	16
Go boleta: Šupa seo se lego kotsi mo seswantshong. Hlaloša gore ke ka lebaka la eng se le kotsi.	
9 Go nyalyanya	18
Pharologantšo ya diswantsho, tirišo ya ditho. Thala mothalo go go nyalyanya ngwana le mmagwe. Go kwa modumo: Phoofofolo ye nngwe le ye nngwe e dira modumo wa mohuta mang?	
10 Phapoši ya ka	20
Dingwalopono, go boleta: Bolela maina a dilo tše di lego ka phapošiborutelong. Ke dife tše le nago le tšona ka phapošiborutelong ya lena?	
11 Selemo le Marega	22
Mebala le dihla: Dira sediko diaparong tše re di aparago selemo, ka bohubedu, gomme tša marega ka botalalerata.	
12 Bothakga	24
Dira sediko go dilo tše re di šomišago ge re hlwekiša. Go ngwala: Tshepedišo ya leihlo go latela mohlala wa mararankodi.	
13 Bagwera	26
Go boleta ka ga seswantsho Go bala lefoko Modumo: a Boleta modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.	

Lapologa
14 **Modumo: a** 28
Ithute go ngwala tlhaka ye.
Modumo wa mathomo: Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo wo a-.
Pharologantšo ya diswantsho; Nyaka gomme o dire sediko go seswantsho, tlhaka goba sebopego sa go swana le sa mathomo.
Go nyalyanya mebalia le dibopego.

15 **Go bapala mmogo** 30
Go boleta ka ga seswantsho
Go bala lefoko
Modumo: b
Boleta modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.
Lapologa

16 **Modumo: b** 32
Go ngwala: Ithute go ngwala modumo wo. b
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo b-.
Ngwala tlhaka b, dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.



Morero wa 2: Go bapala mmogo

17 Re a bapala	34
Go boleta ka ga seswantsho Go bala lefoko Modumo: e Boleta modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
18 Modumo: e	36
Go ngwala: Latela methalo ya marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka ye e. Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo e-. Ngwala tlhaka ye e, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.	
19 Re bapala morabaraba	38
Go boleta ka ga seswantsho Go bala lefoko Modumo: p Boleta modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
20 Modumo: p	40
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: p Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo p-. Ngwala tlhaka ye p, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.	
21 Ke ya sekolong	42
Go boleta ka ga seswantsho Go bala lefoko Modumo: i Boleta modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
22 Modumo: i	44
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala	

tlhaka: i Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo i-. Ngwala tlhaka ye i, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.	
23 Morutiši wa ka	46
Go boleta ka ga seswantsho Go bala lefoko Modumo: t Boleta modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
24 Modumo: t	48
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: t Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo t-. Ngwala tlhaka ye t, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.	
25 Go thuša	50
Go boleta ka ga seswantsho Go bala lefoko Modumo: o Boleta modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
26 Modumo: o	52
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: o Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo o-. Ngwala tlhaka ye o, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.	
27 Go opela	54
Go boleta ka ga seswantsho Go bala lefoko Modumo: m Boleta modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.	

Lapologa
28 **Modumo: m** 56
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: m
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo m-.
Ngwala tlhaka ye m, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.
Go ngwala: Hlama mantšu ka go kopanya dithaka.

29 **Go ya gae** 58
Go boleta ka ga seswantsho
Go bala lefoko
Modumo: u
Boleta modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.
Lapologa

30 **Modumo: u** 60
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: u
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo u-.
Ngwala tlhaka ye u, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.

31 **Fihla o bolokegile** 62
Go boleta ka ga seswantsho
Go bala lefoko
Modumo: s
Boleta modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.
Lapologa

32 **Modumo: s** 64
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: s
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo s-.
Ngwala tlhaka ye s, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.





Morero wa 2: Ka morago ga sekolo



33	Go ja ka tshwanelo	66	Go ngwala: Hlama mantšu ka go kopanya dithhaka.
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: c Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa			
34	Modumo: c	68	39 Bothakga
Nyaka mohlala gomme o latele: Thuša pese go fihla ntlong ye nngwe le ye nngwe mo go mararankodi. Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: c Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo c-. Ngwala tlhaka ye c, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo. Thala diswantšo tša mantšu ao a thomago ka tlhaka h.		78	Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: q Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa
35	Ka morago ga sekolo	70	40 Modumo: q
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: r Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa		80	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: q Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo q-. Ngwala tlhaka ye q, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo. Go bala: Khalara lentšu la maleba le le nyalanago le seswantšho.
36	Modumo: r	72	41
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: r Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo r-. Ngwala tlhaka ye r, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.		82	Ikhushe
37	Dipapadi	74	Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: f Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa
38	Modumo: d	76	42
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: d Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo d-. Ngwala tlhaka ye d, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.		84	Modumo: f
39	Rakgolo le makgolo	102	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: f Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo f-. Ngwala tlhaka ye f, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: i Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa		43	Mošomo wa gae
40	Modumo: i	104	Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: y Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa
41	Malome le rakgadi	106	44
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: v Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa		86	Modumo: y
42	Modumo: v	108	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: y Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo y-. Ngwala tlhaka ye y, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.
43	Go thuša	110	45
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: k Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.		90	Bomma ba a reka
44	Modumo: k	112	Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: g Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.
45	Modumo: n	116	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: k Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo k-. Ngwala tlhaka ye k, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.
46	Modumo: n	118	46
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: j Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa		120	Modumo: g
47	Modumo: z	122	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: j Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo j-. Ngwala tlhaka ye j, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.
48	Modumo: z	124	47
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: h Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.		94	Tate wa ka
49	Buti wa ka	126	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: w Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo w-. Ngwala tlhaka ye w, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.
50	Modumo: h	128	48
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: h Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.		98	Modumo: w
51	Matšatši a matswalo	114	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: h Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo h-. Ngwala tlhaka ye h, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.
52	Modumo: z	126	49
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: x Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.		100	Modumo: h
53	Modumo: x	128	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: y Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo y-. Ngwala tlhaka ye y, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.
54	Pitsi	122	50
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: x Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.		124	Modumo: z
55	Modumo: j	126	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: z Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo z-. Ngwala tlhaka ye z, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.
56	Modumo: j	128	51
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: x Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.		120	Matšatši a matswalo
57	Modumo: n	122	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: n Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo n-. Ngwala tlhaka ye n, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.
58	Modumo: n	124	52
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: n Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.		126	Buti wa ka
59	Modumo: n	126	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: n Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo n-. Ngwala tlhaka ye n, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.
60	Modumo: j	128	53
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: j Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.		122	Modumo: z
61	Modumo: j	128	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: j Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo j-. Ngwala tlhaka ye j, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.
62	Modumo: x	128	54
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: x Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.		128	Modumo: x
63	Pitsi	128	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: x Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo x-. Ngwala tlhaka ye x, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.

Morero wa 4: Balapa la gešo

51	Rakgolo le makgolo	102	Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: i Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa		52	Modumo: k
52	Modumo: i	104	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: k Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo k-. Ngwala tlhaka ye k, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.
53	Malome le rakgadi	106	53
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: v Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa		54	Modumo: n
54	Modumo: v	108	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: n Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo n-. Ngwala tlhaka ye n, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.
55	Go thuša	110	55
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: k Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.		56	Modumo: n
56	Modumo: n	112	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: n Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo n-. Ngwala tlhaka ye n, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.
57	Modumo: n	114	57
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: n Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.		58	Modumo: n
58	Modumo: n	116	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: n Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo n-. Ngwala tlhaka ye n, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.
59	Go ja	118	59
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: j Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.		60	Modumo: j
60	Modumo: j	120	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: j Dira sediko diswantšong tše di thomago ka modumo j-. Ngwala tlhaka ye j, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšo.

1 Dira seo ba se dirago

Kotara ya 1 – Beke ya 1



A re direng

Dira seo bana ba ba se dirago.



Swara
hlogo ya
gago



Swara
magetla a
gago



Swara
mpa ya
gago




Swara nko ya
gago



Swara dikhuru
t a gago



Nt ha
leleme la
gago



Tswalela
mahlo a
gago



Letšatšikgwedi:



Swara
menwana
ya gago
ya maoto



Phatlalatša
menwana
ya gago



Otlolla letsogo
la gago



Swara
hlogo ya
gago



Swara godimo



Ikotlolle kudu

2 Mmele

Kotara ya 1 – Beke ya 1




A re direng


Theelatša morutiši wa gago gomme o nyake
o be o šupe setho sa mmele sa maleba mo
seswantšong.

leihlo
nko
molomo
legetla
mafahla
letsogo
mpa


monwana
seatla
mogogorupa



hlogo
moriri
tsebe



meno
leleme
molala
mokokotlo
sejabana



khuru
leoto
lenao

monwana






Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Sega matsogo le maoto gomme o a mamaretše lefelong la maleba. Khalara seswantšho gomme o se lebale go thala sefahlego.





3 Ngelelela go ja

Kotara ya 1 – Beke ya 1




A re thaleng



Thala o latele sebolepego sa seatla sa gago sa nngle.

Nngele






Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Thala o latele sebopego sa seatla
sa gago sa mmagoja gomme o bale
menwana ya gago.

La go ja



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi






4 Nhdelela go ja



A re direng

Ema bjalo ka mosetsana yo a lego seswantshong.
Laetša letsogo la gago la mmagoja.
Laetša letsoga la gago la nngele.
Laetša letsogo leo o ratago go ngwala ka lona.
Laetša leoto leo o ratago go raga ka lona.






Letšatšikgwedi:




A re thaleng





Thala dithapo tša dipalune tše.




Thala diphatana tša malekere a.



Thuša nose go hwetša letšoba.



Thuša serurubele go hwetša letšoba.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

9

Ithute go ngwala leina la gago



A re thaleng

Dira sediko go tlhaka
ya mathomo ya leina la
gago.

E ngwale gape le gape.

A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	
U	V	W	X	Y	Z	

Dira sediko go ditlhaka tše dingwe tša leina la gago.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z				

Di ngwale gape le gape.

Leina:

Sefane:









Letšatšikgwedi:



A re thaleng



Thala diphatana tša difolaga tše.





6 Ba gokae?



A re direng


Dira seo bana ba ba se dirago.



ka ntle ga
lepokisi



ka gare ga
lepokisi



go kgorometša
ka morago

go dula gare





Letšatšikgwedi:



ka pele ga
setulo



go dula godimo
ga setulo



ka tlase ga setulo



go ema godimo
ga setulo



ka morago
ga setulo



hleng ga
setulo

7 Na e dira lešata le lebjang?



A re direng

Bolela lešata leo e le dirago.
Dira sediko go dilo tšeou di dirago lešata le legolo.






Nt̄sha ya go se swane le t̄še dingwe



A re thaleng

Dira sediko go yeo e sa swanego le t̄še dingwe mothalong wo mongwe le wo mongwe.



8 Boipabalelo ka gae



A re direng

Ke ka lebaka la eng selo se se le kotsi? Ke eng seo se lego kotsi mo seswantshong?





Letšatšikgwedi:




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

17

9 Go nyalanya





Letšatšikgwedi::

Kgomotshadi

Pešana

Pudi

Kwana

Letsuana

Kolobjana

Lepidibidi

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

19



A re direng


Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



mokotlana

dijo tša
letena


sangwetše

matute a
dienywa (tšuse)

apola



bolo



kgati



dipuku






Letšatšikgwedi::

phoustara




mararankodi




dikrayone



phensele




Segomaretši



sekero



rula



raba




pene le lephephe



pente



poraše ya go penta



seyalemoya



khomphutha






11

Selemo le marega

Kotara ya 1 – Beke ya 3



A re thaleng

Dira sediko se **sehubedu** go diaparo tšeо re di aparago selemo.Dira sediko se **setalalerata** go diaparo tšeо re di aparago marega.

Selemo



Letšatšikgwedi::



Marega

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re thaleng

Dira sediko go dilo tŠeo re di dirišago ge re hlwekiša.





Letšatšikgwedi::



A re thaleng

Thuša basetsana go hwetša diporaše tša bona tša go hlapa meno.



MORUTIŠI: Saena



Letšatšikgwedi



25





A re boleleng

Lebelela seswant ſho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ati Amo



Medumo

Khalaro modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A

aneg a





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu


A re baleng le theeletše medumo.

ala	aga	ata
araba	amoga	anega



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.



Lapologa

Thala seswantšho sa gago.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

27





A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



chega



apola







a a a a a a a

A A A A A



A re direng

Dira sediko go diswantsho tše di thomago ka modumo a.






Letšatšikgwedi:



A re direng

Nyaka gomme o dire sediko go seswantšho sa go swana le sa mathomo.



Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

a

a d

b


a

b



A re direng

Nyaka sebopego sa go swana le se se lego ka lepokising la mathomo.
Se khalare ka mebala ya go swana le ya sona.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

29





Are boleleng

Lebelela seswant Šho gomme o bolele ka seo o se bonago.




Are baleng

Amo o wele.




Medumo

Khalaro modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



o	p	a	b
b	o	p	d
a	d	o	o
d	o	a	b





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu


A re baleng le theeletše medumo.

opa	oma	ota
ora	oba	bona



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.




Amo o wele.



Lapologa

Anegela mogwera
wa gago ka seo
o se bonago
diswantshong tše.




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latisa methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.






Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo i.




A re ngwaleng

Ngwala modumo O mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.
Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.



bola_



n_ga



sek_ _



n_se



n_k_



k_ _i

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



17 Re a bapala



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Rena re a bapala.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



c	d	c	a
e	c	e	a
a	o	a	a
s	o	a	c

emere





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ema	e <u>p</u> a	e <u>l</u> a
le <u>m</u> a	le <u>t</u> a	le <u>n</u> a



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.




Rena re a bapala.



Lapologa

Kopanya marontho gore o bone phoofolo.







MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re nyalanyeng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



Ee



emere

e ☺

E E




Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo e.



A re ngwaleng

Ngwala modumo e mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.
Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

I _ som _

s _ boko

s _ k _ p _

I _ l _ m _



I O



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng




Medumo

Re lebelela papadi.

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



d	p	a	b
b	a	p	d
a	d	b	p
d	p	a	b





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

palo	pela	pula
pane	pene	pudi



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.






Re lebelela papadi.



Lapologa

Feleletša dipatrone tše.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re nyalanyeng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

p	a	d	b	p	b
a	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

	pudi 	Pp 	pitsi
--	-----------------	---------------	------------------

p p

P P







Letšatšikgwedi:




A re ngwaleng

Ngwala medumo ye diswantšho tše di thomago ka yona.




A re ngwaleng

Ngwala modumo P mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.
Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.




itša

ene



ente



udi

21 Ke ya sekolong



A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Itu ke leina.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



i	e	o	i
e	o	u	a
u	e	i	e
i	u	e	i

dipikiri





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

bina	dila	dira
diba	kiba	rita



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le
ao a latelago.



Itu ke leina.



Latiša tsela go thuša mootledi go fetša lebelo.

Lapologa




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



leihlo

I

i



inama

i

I



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo i.




A re ngwaleng

Ngwala modumo i mo sek gobeng go feleletša lentšu.



sep_kiri



hlapi



le_no



masw_

23 Morutiši wa ka

Kotara ya 1 – Beke ya 6



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ga go tonye.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



t	d	j	t
i	f	a	j
t	a	t	f
f	t	j	i





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.


tau	todi	temo
taba	tola	tee



A re nyalanyeng




Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

ga go tonye.



Lapologa

Feleletša dipatrone tše.




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi





A re thaleng

Latisha methalo ya marontho. Khalara seswantsho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



t t

T T



A re ngwaleng

Ngwala modumo **t** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.



tafola

_eye

_en_e

_ama_i

uku

lebo_o

leolo

leamo



A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantšho.



motato

motapa



leihlo

leino



tamati

tapola



tente

sente



tadi

topo



seledu

setulo



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Amo le Ati ba a bapala.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



b	s	e	b
e	b	o	s
b	s	x	b
s	u	b	a





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

bana	bela	bona
bala	bega	bopa



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le
ao a latelago.




Amo le Ati ba a bapala.




Lapologa



Thuša nonyana go hwetša sehлага.



Thuša mošemane go nweša.



Thuša serurubele go hwetša letšoba.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	b	p	a
d	d	a	p	p	b



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



b
b

B
B




Letšatšikgwedi:




A re ngwaleng

Ngwala modumo wo o swanago mo diswantshong tše ka moka.



A re ngwaleng

Gatelela modumo **b** mo sek gobeng gomme o nyalanye mantšu le seswantsho.



bana

lebati



seboka



thaba



A re boleleng

Opela koŠa ye o e ratago.
Lebelela seswantŠho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo


Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

Bana ba bina mmogo.



m	n	u
a	n	m
u	m	n
m	u	n

mpša





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.


mare	meno	moro
mabele	mebu	mona



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Bana ba bina mmogo.



Lapologa

Thala seswantšho sa gago. Ngwala leina la gago.

Seswantšho sa ka:



ID ya ka

Leina: _____


Sefane: _____

Letšatšikgwedi
la matswalo: _____ / _____ / 20 _____

MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwedi

55



A re thaleng

Latisa methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

mpsā^v

molomo



m m

M M



Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Thala seswantšho sa lentsu leo le thomago ka modumo **m** le
se se thomago ka modumo **n**.

m

n




A re ngwaleng

m

n

Ngwala modumo mo sekgobeng gomme o nyalanye
mantšu le seswantšho.



_e _ o



_aswi




_pša



_are



_oko



le _ aka



A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke dula gae.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



u	d	p	a
a	u	a	u
d	u	d	u
b	d	u	a

utama





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

uta	upa	bula
pula	kubu	kudu



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.



Ke dula gae.



Lapologa


Thala mothalo go tloga lentšung go ya go seswantšho sa maleba.



_obo



_ubu



_uku



_amela


MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re thaleng

Latisha methalo ya marontho go thuša hlapo go tšhaba šaka.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



utama



u u

U U



Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Dira sediko go seswantšho seo se nago le modumo wa **U**.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **U** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

nam_ne



r_la

k_b_



p_ku

kh_d_

p_la



31 Fihla o bolokegile



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Sekolo se bose.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



z	s	s	c
e	z	o	s
a	s	x	z
s	u	s	a

serurubele





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu


A re baleng le theeletše medumo.

saga	seba	sola	sutu
saka	sega	sora	sekolo



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le
ao a latelago.



Lapologa



Thala seswantšho fao o laetšago tsela ya gago ya go ya sekolong.

Sekolo se bose.




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.




A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



segokgo
serurubele



sefofane
Ss




S S S S S S

S SSSS




Letšatšikgwedi:





A re thaleng

Dira sediko go seswantšho seo se nago le modumo wa **S**.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **S** mo sek gobeng gomme o nyalye mantšu le seswantsho.



sehlaga



_e_epe



_eatla



_efofane


MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela seswantš ho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



c	n	m	c
n	c	a	n
u	c	u	a
c	u	n	c

nce--nce--nce



modumo wa lenakana ge le sepela



Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.



nce - nce - nce

ncencane



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego
dikarateng le ao a latelago.

Buti o ja apola ye ncencane.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Lebelela diswantšho tše gomme o thale sediko go dienywa fela.



MORUTIŠI: Saena






Letšatšikgwedi

67




Are thaleng

Latša methalo ya marontho.



Are ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



nce--nce--nce



C C

C C



Letšatšikgwedi:



A re thaleng


Lebelelang dikuranta goba dikgatišobaka gomme le nyake mantšu ao a nago le modumo C.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo


Ke raloka ka bolo.

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t

Seyalemoya





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

raba	rasiti	roto
radio	ranta	reisi



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng
le ao a latelago.



Ke raloka ka bolo.



Lapologa

Thala mothalo go tloga go lentsu go ya go seswantšho sa maleba.



thabile



nyamile



befetšwe



tšhogile

MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwedi

71




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



Rr



r **r**

R **R**



Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Dira sediko go diswantšho tše di nago le modumo **R**.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **R** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.
Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

<u>_anta</u>	
<u>_adio</u>	
<u>ku_</u> anta	
<u>se_</u> u _ubele	
<u>mohla_</u> e	

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi


73





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



d	h	n	d
h	d	d	h
d	k	d	h
h	r	d	a

dikolobe





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

dula	duba	duma
dira	dila	diša



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego
dikarateng le ao a latelago.



Dipapadi

di

lokile.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Thala mothalo go iša go bolo ya maleba.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

75



38

Modumo d

Kotara ya 2 – Beke ya 2



A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

b

a

d

p

p

b

p

b

d

p

p

a

d

d

a

p

p

b



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

Dd



dinamune

Dd



dikolobe

d d

D D




Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo **d**.




A re thaleng

d **b**


Ngwala modumo mo dikgobeng go nyalanya lentšu
le seswantšho.



_olo



ikolobe



ipanana



ipopi



lee_a



ietia

39 Bothakga

Kotara ya 2 – Beke ya 2



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.





A re baleng



Medumo

Rati o hlapa ka sešepe.



s	d	p	d
a	b	š	p
d	š	d	b
š	d	p	š

sešepe





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

morišana	lešaka	lešoko
pešana	lešela	lešata



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Rati o hlapa ka sešepe.



Lapologa

Botša mogwera wa gago gore Rati o be a le bjang pele sekolo se tsena le gore o bjang ge sekolo se tšwele.



MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwedi

79



A re thaleng

Thala mothalo go tloga go seswantšho sa sekwi se o ka se dirišago.




A re thaleng

Khalara seswantšho go ya ka mebala ya medumo ye.



p=		š=			
b=		a=		d=	







Letšatšikgwedi:





A re ngwaleng

Ngwala modumo mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

__au




__itsi



pe __ana

__onki



mp __a

__atse



__are

__ubu



__ __ena

__oga



__mutla

__ __ou



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng


Rati o dula fase.



ABC

Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



f	e	z	f
a	f	s	o
c	z	f	z
s	f	z	a



fologa



Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

fala	fata	faga
fepa	fega	fela



A re nyalanyeng


Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Rati o dula fase.




Lapologa


Botša mogwera wa gago ka kanegelo ye o e bonago mo diswantšhong.



1



2



3

Ga a kgone go fologa.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latisa methalo ya marontho.



A re thaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



f f

F F





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wa go swana diswantšhong tše.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **f** mo dikgobeng go bopa lentsu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentsu go ya go seswantšho sa maleba.

_eiye

le_o_a

le_ego

_olaga

_reime



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

85



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

Tate o lebelela
puku ya Rati.



y	j	g	y
g	y	g	p
y	a	y	g
u	p	a	j





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ya	ye	yona
yo	yeo	yela



A re thaleng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.



Tate o lebelela puku ya Rati.



Lapologa

Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.






yoyo
bo_a
_okate
_ela
se_alemo_a





A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re thaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



Y **y**

yokate



y **y**

Y **y**




Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Khalara dibopego tša modumo **y** ka serolane le modumo **g** ka talamorogo.



A re thaleng


Ngwala modumo **y** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le
nyalanye le seswantsho.



bo__a



_okate



_o_o



se_alemo_a

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



p	g	p	g
a	b	a	p
g	a	g	b
a	g	p	d

gauta





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

gapa	gana	gare
gola	gata	gela



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng
le ao a latelago.


Rati o goga mma.



Lapologa

Anegela mogwera wa gago ka seo o se bonago diswantšhong tše.


1



2



3




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi


A re thaleng

Latisa methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



g g

G G




Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Dira sédiko go diswantšho tše di nago le modumo **g**.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **g** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

le_ _otlo	
moa_ _o	
le_ _etla	
_auta	
le_ _apu	

47 Tate wa ka

Kotara ya 2 – Bekey ya 4



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

Ke tate wa ka.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w

wulu





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

tawana	watšhe	wulu
lewatle	powana	dinawa



A re thaleng

Nyalanya mantšu ao a lego
dikarateng le ao a latelago.



Ke tate wa ka.



Lapologa

Sega mantšu ao a lego kua tlase mo letlakaleng. Kgetha gore a wela ka lepokising
lef e gomme o a mamaretše gona fao.



loga	lema	kefa	fihla	pudi	mela	puku
leta	lota	mala	pula	loka	kubu	fiwa

Kotara ya 2 – Bekeya 4




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



watšhe



tlowanda



W w

W w



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Dira sediko go diswantšho tše di nago le modumo W.



A re ngwaleng

Ngwala modumo W mo dikgobeng go bopa lentšu. Thala diswantšho tše mantšu ao.

__atšhe

dina__a

__ulu

le__atle



49 Buti wa ka

Kotara ya 2 – Beke ya 5



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Hemene o a lokiša.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



h	j	g	h
g	h	g	p
h	a	h	g
u	p	a	j

hempe





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

hem	hol	hun
hibila	hola	hula



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le
ao a latelago.

Hemene o a lokiša.



Lapologa

Laetša Amo tsela ya go ya sekolong, lebenkeleng le boemathekisi.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

99




A re thaleng

Iša bana ba
sekolo ntlong
ye khubedu.



A re nwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



hempe



Hh

helikoptere



h h

H H




Letšatšikgwedi:



A re nwaleng

Ngwala modumo **h** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.
Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.




haraka



amola



arepa




elikoptere

hambeka

empe

otele

ubedu



A re thaleng

Thala diswantšho tša mantšu a.

hempe

haraka


hambeka

hamola



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

Ba laela bana.



I	d	I	d
a	b	a	p
d	I	d	I
a	d	I	d

leeba





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

loma	loba	lapa
loka	loga	lata



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le
ao a latelago.

Ba

laela

bana.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Bolela ka diswantšho tše.



ka lebelo



nanya



kgale




sefsa



tšofetše



monnyane






MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.




A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



leeba



legotlo







Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.



A re ngwaleng

Ngwala modumo mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.
Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

_eoto



_egapa



_etlakala



_ebone



_egokobu



_epogo





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Bona ba lebeletše TV.

Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



v	r	v	f
t	f	t	v
r	t	d	b
v	r	f	e

vimi





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

vimi	vaniša	vitamine
TV	vaniši	vuvuzela



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng
le ao a latelago.

Bona ba lebeletše TV.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Thala seswantšho ka thelebišeneng go laetša seo ba se lebeletšego.



MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwedi






A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re thaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



V V

V V



Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Ngwala modumo **V** mo dikgobeng go bopa lentsu gomme o le
nyalanye le seswantsho.



_u__uzela



_imi




_inika




A re thaleng

Khalara vuvusela ka mebala ye o e ratago.



vuvusela



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke thuša mma le sesi.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



k	v	k	u
t	k	t	m
k	n	k	u
v	u	v	k





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

kae	kobo	kamo
kala	kofi	koma



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le
ao a latelago.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.

Ke thuša mma le sesi.



Lapologa



Thala sediko se **sehubedu** go dikologa nama.
Thala sediko se **setalalerata** go dikologa dienywa.
Thala sediko se **setalamorogo** go dikologa disepe.




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi





A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re nwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



katse

Kk



kobo

k k

K K




Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantsho tše di thomago ka wona.



A re ngwaleng

Bopa mantšu ka go kopanya medumo.

k
l
s

komá

loma

soma

g
r
m

ta
ka
ba

r
l
t

57 Matšatši a matswalo

Kotara ya 2 – Beke ya 7



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng




ABC

Medumo Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

Nano o tima
dikereše.



n	d	n
a	n	a
d	a	d
a	d	n





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

nama	noka	noko
nako	nona	nona



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego
dikarateng le ao a latelago.



Nano o tima dikerese.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Thala dikerese godimo
ga khekhe go laetša
mengwaga ya gago.




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re nwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



noga



n n

N N




Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.



A re ngwaleng

Bopa mantšu ka go kopanya medumo.

t
f
m

b
n
l

l
h
r

f
s
j



A re boleleng

Lebelela seswant ſho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Re ja dijo.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



j	y	p	g
a	g	j	p
g	j	g	y
y	d	y	j

jeresi





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ja	jеле	jela
dijo	bojato	sejato




A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng
le ao a latelago.



Lapologa

Thala seswantšho sa ba lapa la geno gomme o ngwale mantšu a marontho gabotse.



tate
mma
sesi
buti
makgolo
rakgolo

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi





A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

j

t

f

t

g

j

t

j

t

t

f

a

f

d

f

t


p

j



A re nwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



Ja



Jj Jeresi



j

J








Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.




A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantšho.



dijo
pelo



diatla
diapole



jamo
jase



jase
joki



jenale
joki



jeli
joki

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

61 Go thuša ka gae



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Meetse a ka
gare ga zinki.



Medumo Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



z	c	a	s
a	e	z	e
z	s	c	z
s	x	e	s

zipi





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

zinki	zozo	kwaZulu
zipi	vuvuzela	Zimbabwe



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Meetse a ka gare ga zinki.




A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Feleletša seswantšho se.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



123





A re thaleng

Latša methalo ya marontho.



A re nwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



Zz



ZOZO

Z Z

Z Z





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.




A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantšho.




zozo

yoyo




zipi

zinki



vuvuzela

Zimbabwe




zoo

zipi



Sezulu

Sethosa




zobo

zinki



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng


Re ya dizoo ka taxi.



ABC

Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



p	d	p	d
a	b	a	p
d	a	d	b
a	d	p	d

x ---rei



Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

x-rei	nxa	nxaenxae
thekisi	nxae	



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Re ya dizoo ka taxi.



Lapologa

Thala mothalo go tloga go phoofolo
go ya legaeng la yona.



MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwedi

127




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re nwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



X X

X X



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wa maleba mo dikgobeng go bopa lentsu
gomme o le nyalanye le seswantsho.



n ose



okgopodile



ogokolodi



t ši



erurubele



e tsetse



e gokgo



e boko



e gwagwa



okgaditswana



obu



onang



ohlwa



MORUTIŠI: Saena






Letšatšikgwedi











Sega mo go methaladi ya marontho gomme
o mamaretše bomorago bja letlakala le kua
letlakaleng la mafelelo la puku ya gago go dira
kanapa. Mo ke fao o ka bolokago disegwa tša
gago gore o tle o kgone go di šomiša gape.



Disegwa tša ka



mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo



Word cards:

Cut out the word cards on the dotted lines.
Match them with the word cards in the numbered worksheet. Paste them over the right word.



13

Amo

Ati

15

Amo le Ati ba a bapala.

17

Rena

re

a

bapala.

19

Re

lebelela

papadi.

21

Itu

ke

leina.

23

Ga

go

tonye.

25

Amo

o

wele.

27

Bana

ba

bina

mmogo.

29

Ke

dula

gae.

31

Sekolo

se

bose.

33

Buti

o

ja

apola

ye

ncencane.

35

Ke

raloka

ka

bolo.

lokile.

ip

Dipapadji

37





39	Rati	o	a	hlapa.	
41	Ati	o	dula	fase.	
43	Tate	o	lebelela	puku	ya Ati.
45	Ati	o		goga	mma.
47	Ke	tate	wa		ka.
49	Hemene	o	a	lokiša.	
51	Ba		laola	bana.	
53	Bona	ba	lebetše	TV.	dizoo
55	Ke	thuša	mma	le	sesi.
57	Nano	o	tima	dikerese.	yɑ
59	Re		ja	dijo.	Re
61	Meetse	a	ka	gare	ga zinki.

